



Broj: 01-432-9/19/R-145-128

Datum: 05.06.2020. godine

Na osnovu odredbi člana 29. stav 3. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), člana 8. stav 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19) i člana 20. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13, 60/16 i 112/17), odlučujući po zahtjevu Privrednog društva "SETTE ENERGY" d.o.o. Gradiška, za izdavanje Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Golubača", Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 145. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2020. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E

o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Golubača" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije

1. USVAJA SE zahtjev podnosioca Privredno društvo "SETTE ENERGY" d.o.o. Gradiška, matični broj 11148719, jedinstveni identifikacioni broj 4404085760007, za izdavanje Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Golubača", lociranom na zemljištu označenom kao k.č. br. 3071/1, 3072, 3093/1, 3069, 3067/1, 3067/2 i 3067/3 K.O. Gornji Podgradci, Grad Gradiška, koje koristi energiju vodotoka potoka Golubača kao obnovljivi izvor energije, sa sljedećim karakteristikama:
 - o instalisana snaga 249 kW;
 - o planirana godišnja proizvodnja električne energije: 920 MWh;
 - o mjerna mjesta električne energije u proizvodnom postrojenju, sa karakteristikama mjernih uređaja navedenim u deklaraciji o mjernim mjestima elektrane, označena su na jednopolnoj šemi postrojenja i služe za:
 - 1) mjerenje i registraciju proizvedene električne energije koja je isporučena u elektroenergetsku mrežu (neto proizvedena električna energija) i električne energije koja je preuzeta iz elektroenergetske mreže – mjerni uređaj Iskra tip: MT 880, serijski broj: 70065632,

- 2) mjerenje i registraciju proizvedene električne energije na stezaljkama generatora (bruto proizvedena električna energija) – mjerni uređaj Iskra tip: MT 880, serijski broj: 73653140 i
 - 3) mjerenje i registraciju vlastite potrošnje električne energije proizvodnog postrojenja u Maloj hidroelektrani "Golubača" – mjerni uređaj Iskra tip: MT 880, serijski broj: 73653139;
- početak rada postrojenja, odnosno datum izdavanja upotrebne dozvole je 27.05.2019. godine.
2. Sertifikat za proizvodno postrojenje iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja izdaje se na period važenja od 15 godina, počev od 05.06.2020. godine.
 3. Sastavni dio ovog rješenja čini Sertifikat za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Golubača" registarski broj 01-432-04-1/Spp-123/20.
 4. Korisnik Sertifikata se obavezuje da dostavi Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske svaku promjenu podataka i akata koji su priloženi uz zahtjev za izdavanje sertifikata i na osnovu kojih je doneseno ovo rješenje.
 5. Korisnik Sertifikata se obavezuje da Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske, najkasnije do 31. januara kalendarske godine, dostavlja Izjavu o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje u protekloj kalendarskoj godini na obrascu OB.04.25. propisanom Pravilnikom o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji.
 6. Korisnik Sertifikata se obavezuje da Regulatornu komisiju za energetiku Republike Srpske izvještava u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju.
 7. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Privredno društvo "SETTE ENERGY" d.o.o. Gradiška (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), na propisanom obrascu OB.04.22, sa pratećom dokumentacijom i dokazima, Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Golubača", koje koristi obnovljivi izvor energije broj 31/19 od 26.11.2019. godine (u daljem tekstu: zahtjev). Proizvodno postrojenje locirano je na zemljištu označenom kao k.č. br. 3071/1, 3072, 3093/1, 3069, 3067/1, 3067/2 i 3067/3 K.O. Gornji Podgradci, Grad Gradiška. Zahtjev je zaveden na protokolu Regulatorne komisije, dana 29.11.2019. godine, pod brojem 01-432-1/19.

Prilikom obrade ovog zahtjeva, utvrđeno je da zahtjev sadrži određene nedostatke, pa je, u skladu sa odredbom člana 16. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji - u daljem tekstu: Pravilnik, od podnosioca zahtjeva traženo da ukloni uočene nedostatke i dopuni zahtjev.

Nakon što je podnosilac zahtjeva dopunio zahtjev, Regulatorna komisija je, na osnovu odredbe člana 17. Pravilnika, aktom od 23.04.2020. godine, obavijestila podnosioca o kompletnosti zahtjeva i objavila obavještenje za javnost na svojoj internet stranici, oglasnoj tabli i dnevnim novinama "GLAS SRPSKE". U obavještenju za javnost je objavljen i sažetak zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje, ukazano je na koji način i u kom roku se mogu dostaviti komentari na ovaj zahtjev, te su date i informacije koje se odnose na sticanje statusa umješača u ovom postupku. Do isteka roka ostavljenog u obavještenju za javnost, odnosno do 30.04.2020. godine, Regulatornoj komisiji nisu dostavljeni komentari na zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje, niti zahtjevi za sticanje statusa umješača.

Ovlašćeni predstavnici Regulatorne komisije su, u postupku izdavanja Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Golubača", dana 03.06.2020. godine, izvršili obilazak i pregled proizvodnog postrojenja i sačinili Zapisnik o izvršenom obilasku i pregledu proizvodnog postrojenja (u daljem tekstu: Zapisnik). Obilasku i pregledu proizvodnog postrojenja prisustvovali su, pored predstavnika Regulatorne komisije, predstavnici podnosioca zahtjeva, operatora sistema podsticaja MH "ERS" Matično preduzeće a.d. Trebinje i operatora sistema Mješoviti holding "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.

S obzirom da u ovom postupku nije bilo zahtjeva za sticanje statusa umješača, da nije bilo spornih pitanja u vezi sa izdavanjem sertifikata za proizvodno postrojenje, te da su u postupku dostavljeni dokazi kojima se potvrđuju navodi iz zahtjeva podnosioca, a u smislu odredbe člana 19. Pravilnika, u ovom postupku nije održana javna rasprava.

Na 145. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2020. godine, Regulatorna komisija je razmotrila zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Golubača". Uvidom u priloženu dokumentaciju uz zahtjev, a posebno u vodnu dozvolu, ekološku dozvolu, građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu, dokumentaciju u vezi sa priključenjem i pristupom na elektrodistributivnu mrežu, tehnološke i jednopolnu šemu postrojenja, deklaraciju o mjernim mjestima elektrane, kao i u Zapisnik, utvrđeno je da ovo postrojenje koristi energiju vodotoka potoka Golubača za proizvodnju električne energije na ekonomski primjeren način uz zaštitu životne sredine i da je u postrojenju obezbijeđeno mjerenje elektroenergetskih veličina. Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, a na osnovu odredbi člana 20. Pravilnika, odlučeno je kao u tački 1, 2. i 3. dispozitiva ovog rješenja.

S obzirom da se ovaj sertifikat izdaje na period važenja od 15 godina, te da se u tom periodu podaci i akti na osnovu kojih je izdat sertifikat mogu promijeniti, neophodno je bilo tačkom 4. dispozitiva ovog rješenja obavezati korisnika sertifikata da obavještava Regulatornu komisiju o svakoj promjeni koja se tiče navedenih akata i podataka, a na osnovu odredbi člana 35. stav 6. Pravilnika.

Obaveza korisnika Sertifikata da Regulatornoj komisiji dostavlja izjavu o ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata za svaku kalendarsku godinu proizilazi iz odredbi člana 35. stav 7. Pravilnika, te je odlučeno kao u tački 5. dispozitiva ovog rješenja.

Tačka 6. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbama Pravilnika o izvještavanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 64/12) kojima su definisane obaveze korisnika Sertifikata da izvještava Regulatornu komisiju. Članom 5. stav 5. Pravilnika o izvještavanju definisano je dostavljanje Regulatornoj komisiji dokumentacije iz stava 1. tačka a), v), g), d) i e) ovog člana, članovima 6. i 7. je

propisano dostavljanje, ako je primjenjivo, definisanih i navedenih izvještaja o značajnim događajima i dodatnih izvještaja, članom 10. je propisano dostavljanje redovnih mjesečnih i godišnjih izvještaja na propisanim obrascima, a članovima 23. i 24. su definisani rokovi i način dostavljanja izvještaja.

Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav 1. Zakona o energetici, s obzirom na konačnost i odredbi člana 24. Pravilnika, s obzirom na objavljivanje, osim objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", budući da po posebnom zakonu ovo rješenje ne podliježe obavezi objavljivanja u ovom glasilu.

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostavljeno:

Predsjednik

- podnosiocu zahtjeva;
- internet stranica;
- oglasna tabla;
- a/a.

Vladislav Vladičić